

1540.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI
I RURALNOM RAZVOJU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Devetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini, dana 11. juna 2026. godine.

Broj: 01-009/26-1042/2
Podgorica, 12. jun 2026. godine

Predsjednik Crne Gore,
Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Devetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini, dana 11. juna 2026. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM
RAZVOJU*

Član 1

U Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG”, br. 56/09, 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21):

u članu 1, članu 13 stav 1 tač. a, b, c i f, članu 14 stav 1 tač. a i b, nazivu u čl. 15 i 16, članu 17 st. 1 i 2, članu 18 stav 1 al. do 5, članu 19 stav 1, nazivu Poglavlja IV., članu 25 i st. 1 i 2, nazivu u članu 26, nazivu u članu 31, nazivu u članu 32 i st. 1, 2 i 3, nazivu u članu 33, članu 53 stav 1 alineja 8, članu 62 stav 2 alineja 6, članu 73 stav 1 alineja 2 i članu 76d stav 2 riječ „podsticaj” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „podrška” u odgovarajućem padežu.

Član 2

U članu 2 stav 1 tačke 2, 5 i 6 mijenjaju se i glase:

„2) **poljoprivredno gazdinstvo obuhvata** sve jedinice koje se upotrebljavaju za poljoprivredne djelatnosti i kojima upravlja poljoprivrednik;

5) **poljoprivrednik** je fizičko ili pravno lice koje se bavi poljoprivrednom djelatnošću i organizovano je kao:

a) privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik;

b) porodično poljoprivredno gazdinstvo;

c) organizacija proizvođača; i

d) obrazovna ili naučno-istraživačka ustanova koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću;

6) **nosilac poljoprivrednog gazdinstva** je poljoprivrednik koji je odgovoran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvu;”.

Poslije tačke 6 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„6a) **aktivni poljoprivrednik** je nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, obavlja aktivnosti u okviru jednog ekonomskog dvorišta i koji ispunjava jedan od sljedećih uslova ako je:

- ostvario pravo na direktna plaćanja u biljnoj i/ili u stočarskoj proizvodnji, mjere podrške ruralnog razvoja, i mjere zajedničke organizacije tržišta;

- podnio zahtjev za ostvarivanje prava za direktna plaćanja u biljnoj i/ili u stočarskoj proizvodnji, mjere podrške ruralnog razvoja, i mjere zajedničke organizacije tržišta u tekućoj godini;

- nosilac poljoprivrednog osiguranja;

6b) **mladi poljoprivrednik** je poljoprivrednik stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina, koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva/izvršni direktor preduzeća, a koji posjeduje odgovarajuća stručna znanja i/ili vještine;

6c) **poljoprivredna djelatnost** obuhvata gajenje usjeva i zasada i uzgoj životinja i sa njima povezane uslužne djelatnosti u skladu sa grupama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 nacionalne klasifikacije djelatnosti;”

Poslije tačke 11 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„12) **ekonomsko dvorište** je dvorište jednog poljoprivrednog gazdinstva sa svim objektima, mehanizacijom i uređajima namijenjenim za poljoprivrednu proizvodnju, na kojem se obavlja poljoprivredna djelatnost na katastarskim parcelama jednog gazdinstva;

13) **vezane aktivnosti razvoja ruralne ekonomije** („Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale”) (u daljem tekstu: LEADER) predstavljaju integrisani instrument teritorijalnog razvoja sa ciljem implementacije na lokalnom nivou, koji doprinosi teritorijalnoj koherentnosti, dugoročnom održivom razvoju i poboljšanju socijalnog kapitala ruralnih područja;

(14) **lokalna akciona grupa (LAG)** je lokalno javno-privatno partnerstvo koje čine predstavnici javnog, privrednog i civilnog sektora;

(15) **lokalna razvojna strategija (LRS)** je planski dokument LAG-a kojim se utvrđuju ciljevi, prioriteti i mjere za razvoj ruralne teritorije na kojoj LAG djeluje, radi unaprjeđivanja kvaliteta života i ekonomskog razvoja lokalne zajednice;

16) **agrarna politika** je dio privredne politike koja obuhvata skup mjera u oblasti poljoprivrede, uključujući subvencije, zemljišnu politiku, cjenovnu politiku, poreze i drugo radi unaprjeđivanja poljoprivredne proizvodnje, poboljšanja položaja poljoprivrednika i osiguranja poljoprivrednih proizvoda.”

Član 3

Član 3 mijenja se i glasi:

„Ciljevi agrarne politike

Član 3

Ciljeve razvoja poljoprivrede i ruralnih područja (u daljem tekstu: agrarna politika) utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).”

Član 4

Čl. 4 i 5 brišu se.

Član 5

Član 6 mijenja se i glasi:

„(1) Uslovi, način i dinamika sprovođenja mjera agrarne politike utvrđenih ciljevima agrarne politike, do početka fiskalne godine, bliže se uređuju propisom Vlade (u daljem tekstu: Agrobudžet).

(2) Agrobudžet sadrži, naročito:

- planirana sredstva po pojedinim mjerama agrarne politike;
- uslove i kriterijume za korišćenje mjera podrške utvrđenih ovim zakonom;
- način kontrole u sprovođenju mjera agrarne politike;
- način praćenja i ocjenjivanja efekata mjera agrarne politike;
- način i postupak dodjeljivanja sredstava podrške;
- mjere za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih u korišćenju sredstava podrške.

(3) Posebna podrška za poljoprivredne proizvode dodjeljuje se za:

- Operativne programe organizacije proizvođača za voće i povrće;
- Program podrške za vino;
- Program podrške za pčelarske proizvode;
- Program podrške za maslinovo ulje i stone masline.

(4) Programi iz stava 3 ovog člana sadrže: korisnike podrške, poljoprivredne proizvode na koje se podrška odnosi, period na koji se podrška realizuje, iznos finansijskih sredstava za finansiranje programa, način vršenja kontrole utroška finansijskih sredstava i sprovođenja programa.

(5) Programi iz stava 3 ovog člana sufinansiraju se iz Budžeta Crne Gore.

(6) Operativni programi organizacija proizvođača za voće i povrće, mogu se sufinansirati ako se odnose na:

- planiranje poljoprivredne proizvodnje;
- poboljšanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda;
- podizanje komercijalne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda;
- promociju poljoprivrednih proizvoda;
- sprovođenje mjera zaštite životne sredine;
- sprečavanje i upravljanje kriznim situacijama.

(7) Operativni programi iz stava 6 ovog člana, mogu se sufinansirati samo ako organizacije proizvođača imaju obezbijedena sredstava za njihovo sprovođenje.

(8) Sredstva za sufinansiranje operativnih programa dodjeljuju se na osnovu javnog poziva Ministarstva, koji sadrži uslove za proizvođačke organizacije i operativne programe i procentualni iznos sredstava u sufinansiranju za sprovođenje tih programa.

(9) Programima podrške za vino mogu se sufinansirati:

- promocija vina;
- restrukturiranje i konverzija vinograda;
- zelena berba;
- investicije u oblasti proizvodnje vina;
- inovacije u oblasti proizvodnje vina;
- destilacija nusproizvoda.

(10) Sredstva podrške mogu koristiti proizvođači vina na osnovu javnog poziva Ministarstva.

(11) Programima podrške za pčelinje proizvode sufinansiraju se organizacije proizvođača pčelinjih proizvoda za:

- tehničku pomoć pčelarima i udruženjima pčelara;
- suzbijanje bolesti i štetočina u košnicama, pogotovo varooze;
- racionalizaciju troškova selidbe košnica;
- pomoć laboratorijskim ispitivanjima pčelinjih proizvoda;
- obnavljanje pčelinjeg fonda;
- saradnju sa naučnim institucijama specijalizovanim za sprovođenje primijenjenih istraživačkih programa u oblasti pčelarstva i pčelinjih proizvoda;
- praćenje tržišta;
- poboljšanje kvaliteta pčelinjih proizvoda.

(12) Programima podrške za maslinovo ulje i stone masline sufinansiraju se organizacije proizvođača maslinovog ulja i stonih maslina za:

- praćenje kretanja na tržištu maslinovog ulja i stonih maslina;

- sprovođenje mjera zaštite životne sredine;
 - modernizaciju uzgoja maslina radi povećanja konkurentnosti;
 - poboljšanje kvaliteta maslinovog ulja i stonih maslina;
 - sistem sljedljivosti i sertifikacije u cilju praćenja kvaliteta maslinovog ulja.
- (13) Programe iz stava 3 ovog člana donosi Ministarstvo.”

Član 6

Član 7 mijenja se i glasi:

„Izveštaj o realizaciji Agrobudžeta

Član 7

(1) Godišnji izvještaj o realizaciji Agrobudžeta Ministarstvo dostavlja Vladi na usvajanje, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

(2) Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži i ocjenu efekata agrarne politike za godinu za koju se odnosi.”

Član 7

U članu 12 stav 2 i članu 13 stav 3 riječi: „u skladu sa Nacionalnim programom,” brišu se.

Član 8

U članu 13 stav 1 poslije podtačke f) dodaje se nova podtačka koja glasi:

„g) podrška poljoprivrednoj proizvodnji”, a riječi: „podsticaj poljoprivrednih proizvođača” brišu se.

Član 9

U članu 19 stav 1 alineja 1, članu 20 stav 1, članu 21 stav 3 i članu 58 riječ „Strategija” u različitom padežu zamjenjuje se riječima: „ciljevi agrarne politike” u odgovarajućem padežu.

Član 10

U članu 20 stav 1 riječi: „Nacionalnim programom” brišu se.

Član 11

U članu 21 stav 3 riječi: „i Nacionalnim programom” brišu se.

Član 12

Član 24 mijenja se i glasi:

„(1) Članu poljoprivrednog gazdinstva pripada pravo na staračku naknadu, ako:

- je stariji od 60 godina (muškarac i žena);
- bavi se ili se bavio poljoprivrednom djelatnošću;
- ne ostvaruje primanja po drugom osnovu, kao ni njegov bračni supružnik.

(2) Visina staračke naknade utvrđuje se u visini 70% najniže penzije u Crnoj Gori.

(3) Pravo na staračku naknadu ostvaruje se od dana uredno podnesenog zahtjeva za staračku naknadu.

(4) Socijalno najugroženija staračka i seoska domaćinstva koja se bave poljoprivredom mogu ostvariti jednokratnu interventnu novčanu pomoć u toku jedne godine, najviše do petostrukog iznosa staračke naknade.

(5) Sredstva za isplatu staračke naknade i sredstva za isplatu jednokratne interventne socijalne pomoći obezbjeđuju se u Agrobudžetu.

(6) Na predlog Ministarstva Vlada može propisati olakšice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.

(7) Bliže uslove i postupak za isplatu staračke naknade, kriterijume i postupak za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne interventne pomoći, na predlog Ministarstva, propisuje Vlada.”

Član 13

Član 26 mijenja se i glasi:

„(1) Realizaciju mjera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja vrši Ministarstvo u skladu sa ovim zakonom, kao i organ uprave nadležan za sprovođenje mjera podrške (u daljem tekstu: Agencija) na način i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se uređuju uslovi i način sprovođenja mjera podrške poljoprivredne politike, politike ruralnog razvoja, politike ribarstva i Agrobudžetom.

(2) Poslove pripreme, praćenja realizacije, promocije i koordinacije za mjere ruralnog razvoja finansiranih iz IPARD programa, kao i funkciju korisnika sredstava podrške kroz mjeru 9 „Tehnička pomoć” u skladu sa zahtjevima EU, vrši organizaciona jedinica Ministarstva za upravljanje IPARD programom - IPARD Upravljačko tijelo.

(3) Realizacija i postupak korišćenja sredstava iz IPARD programa uređuje se propisom Vlade.”

Član 14

Član 31 mijenja se i glasi:

„(1) Pravo na podršku može ostvariti aktivni poljoprivrednik koji je podnio zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, za ostvarivanje prava na podršku i koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz člana 63 ovog zakona (u daljem tekstu: korisnik podrške).

(2) Ministarstvo vodi evidenciju korisnika podrške.

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana Ministarstvo može odobriti podršku korisniku koji nema status aktivnog poljoprivrednika, a koji obavlja poslove od javnog interesa i korisniku socijalnih transfera porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima.

(4) Uslove za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje prava na podršku iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Član 15

Član 33 mijenja se i glasi:

„(1) Korisnik podrške odgovara za tačnost dokumentacije i podataka za ostvarivanje prava na podršku i namjensko korišćenje sredstava podrške.

(2) Korisnik podrške koji je na osnovu neispravne dokumentacije, odnosno zloupotrebom ostvario pravo na korišćenje sredstava podrške ili je sredstva podrške nenamjenski koristio dužan je da vrati iznos primljenih sredstava, uvećan za iznos zatezne kamate, u roku određenom pravosnažnim rješenjem Ministarstva.

(3) Korisnik podrške koji je sredstva dobio, odnosno koristio na način iz stava 2 ovog člana nema pravo na dodjelu podrške za period od dvije godine od dana donošenja pravosnažnog rješenja Ministarstva o vraćanju sredstava.

(4) Korisnik podrške koji je pokušao na osnovu neispravne dokumentacije, odnosno zloupotrebom da ostvari pravo na korišćenje sredstava podrške ili da sredstva podrške nenamjenski koristi, nema pravo na dodjelu podrške za period od dvije godine od dana donošenja pravosnažnog rješenja Ministarstva o odbijanju isplate sredstava podrške.

(5) Korisnik podrške koji je ostvario pravo na korišćenje sredstava podrške, ali je nakon podnošenja dokumentacije za isplatu sredstava podrške utvrđeno da je imao namjeru da lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, sredstva podrške dobije ili nenamjenski koristi, nema pravo na dodjelu sredstava podrške za period od dvije godine od dana donošenja pravosnažnog rješenja Ministarstva o odbijanju isplate sredstava podrške, osim u slučaju dozvoljenih odstupanja propisanih Agrobudžetom.

(6) Korisnik podrške koji je pokušao na osnovu netačno prijavljenih podataka prilikom podnošenja zahtjeva za podršku, u odnosu na stanje zatečeno prilikom kontrole na terenu, a u vrijednosti većoj od propisanog odstupanja, ili ne dopusti obavljanje kontrole na terenu, nema pravo na dodjelu sredstava podrške za period od dvije godine od dana donošenja pravosnažnog rješenja Ministarstva o odbijanju isplate sredstava podrške.

(7) Bliža odstupanja iz stava 5 ovog člana utvrđuju se Agrobudžetom.

(8) Lista lica koja ne mogu ostvariti pravo iz st. 4, 5 i 6 ovog člana objaviće se na internet stranici Ministarstva.

(9) Rješenja iz st. 2 do 6 ovog člana Ministarstvo donosi na osnovu izvršene kontrole.

(10) Korisnik podrške iz st. 3, 4, 5 i 6 ovog člana nema pravo ni na korišćenje sredstava koja se odobravaju po osnovu drugih mjera podrške.

(11) Korisnik podrške dužan je da čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podršku, najmanje pet godina od dana posljednje isplate sredstava podrške.”

Član 16

Poslije člana 33 dodaju se dva nova člana koja glase:

„Viša sila

Član 33a

(1) Viša sila je događaj koji se nije mogao predvidjeti ili spriječiti, a usljed kojeg je nastupila šteta, odnosno propuštanje za obavljanje ili izvršenje određene obaveze.

(2) Ako podnosilac zahtjeva, nije mogao da ispuni kriterijume prihvatljivosti ili druge obaveze zbog više sile, zadržava svoje pravo na podršku, a vremenski okviri, površine, grla, jedinke i košnice, računaju se kao u trenutku djelovanja više sile.

Povraćaj sredstava

Član 33b

(1) Povraćaj isplaćenih sredstava podrške korisnik podrške dužan je da izvrši u jednom ili više sljedećih slučajeva:

- ako se utvrdi da je korisnik sredstava podrške ostvario sredstva na osnovu netačnih podataka i/ili ako ih je ostvario suprotno uslovima i odredbama ovoga zakona i propisa donesenih na osnovu njega;
- u slučaju administrativne greške nastale prilikom odobravanja ili isplate sredstava podrške;
- ako se nakon izvršene isplate podrške korisnicima, na osnovu naknadne administrativne kontrole, kontrole na terenu, ex post kontrole utvrdi nepravilnost koju je napravio korisnik sredstava podrške;
- ako ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijuskog nadzora.

(2) Povraćaj sredstava podrške vrši se u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o povraćaju sredstava.

(3) Ako korisnik sredstava podrške ne izvrši povraćaj u roku iz stava 2 ovog člana, dužan je da plati zakonsku zateznu kamatu.

(4) Zakonska zatezna kamata za povraćaj sredstava računa se od dana isteka roka za povraćaj sredstava do dana povraćaja sredstava.”

Član 17

Poslije člana 38 dodaju se dva nova člana koja glase:

„Lokalna akciona grupa

Član 38a

(1) Lokalna akciona grupa (u daljem tekstu: LAG) stiče status pravnog lica upisom u Registar LAG-ova koji vodi Ministarstvo u cilju sprovođenja pristupa LEADER - u.

(2) LAG osnivaju i čine predstavnici jedinica lokalne samouprave, fizička i pravna lica koja na određenoj teritoriji sprovode aktivnosti i mjere Lokalne razvojne strategije (LRS) i pristupa LEADER – u sa ciljem razvoja: ruralne ekonomije, ruralnog turizma, jačanja ruralne zajednice, uređenja javnih prostora, zaštite životne sredine i umrežavanja.

(3) LAG je dužan osnivačkim aktom propisati obavezna tijela upravljanja: Skupštinu, Upravni odbor i zastupnika, koja djeluju u skladu sa statutom i drugim aktima donesenim u okviru njegovog rada.

(4) Bliže uslove za osnivanje, organizaciju, djelokrug rada i teritorijalni obuhvat LAG-ova donosi Ministarstvo.

Nacionalna mreža za ruralni razvoj Crne Gore

Član 38b

(1) Nacionalna mreža za ruralni razvoj Crne Gore predstavlja mrežu institucija, organizacija i drugih relevantnih aktera koji doprinose održivom razvoju ruralnih područja i primjeni pristupa LEADER -u u Crnoj Gori, razmjeni informacija, jačanju saradnje i efikasnijem korišćenju IPARD programa.

(2) Uslove, način uspostavljanja, organizaciju i djelovanje Nacionalne mreže za ruralni razvoj Crne Gore propisuje Ministarstvo, dok organizaciona jedinica Ministarstva za upravljanje IPARD programom – IPARD Upravljačko tijelo sprovodi cjelokupan postupak uspostavljanja i koordinira radom mreže.”

Član 18

Poslije člana 39 dodaje se novi član koji glasi:

„Aromatizovani proizvodi od vina

Član 39a

(1) Aromatizovani proizvodi od vina su: aromatizovana vina, aromatizovana pića na bazi vina i aromatizovani kokteli na bazi vina.

(2) Naziv, opis, klasifikaciju, označavanje i zaštitu geografskog porijekla aromatizovanih proizvoda od vina, registar oznaka, proizvodne postupke i metode propisuje Ministarstvo.”

Član 19

Član 46 mijenja se i glasi:

„(1) Nosilac poljoprivrednog gazdinstva uključujući i aktivnog poljoprivrednika koji se bavi proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i hrane dužan je da poštuje dobru poljoprivrednu praksu, odnosno pravila uslovljenosti.

(2) Način sprovođenja dobre poljoprivredne prakse propisuje Ministarstvo.”

Član 20

Član 59 mijenja se i glasi:

„Istraživački i razvojni projekti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja finansiraju se ili sufinansiraju u svrhu implementacije ciljeva agrarne politike.”

Član 21

Član 61 mijenja se i glasi:

„(1) Ministarstvo osniva i vodi:

- 1) Registar subjekata;
- 2) Registar poljoprivrednih gazdinstava;
- 3) Registar LAG-ova.

(2) Pored registara iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo vodi i druge registre, evidencije i baze podataka, u skladu sa zakonom.”

Član 22

U članu 62 stav 2 alineja 1 mijenja se i glasi:

„- naziv pravnog lica i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu fizičkog lica;”.

Član 23

U članu 63 stav 1 al. 1 i 2 mijenju se i glase:

„- poljoprivredno gazdinstvo koje podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na podršku, u skladu sa ovim zakonom;

- proizvođači poljoprivrednih proizvoda namijenjenih tržištu, uključujući poljoprivredne proizvođače koji plasiraju proizvode na svom gazdinstvu.”

Član 24

U članu 64 stav 1 al. 5 i 6 mijenjaju se i glase:

„- podatke o korišćenju poljoprivrednog zemljišta, pašnjaka, šuma i šumskog zemljišta, po parcelama i kulturama i drugo;

- podatke o stanju i broju životinja;”.

Član 25

Član 64a mijenja se i glasi:

„Registar LAG-ova

Član 64a

(1) LAG ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u Registar LAG.

(2) Registar LAG – ova sadrži sledeće podatke:

- naziv i sjedište LAG - a;
- lice ovlašćeno za zastupanje LAG - a;
- teritorijalno područje djelovanja LAG - a;
- broj stanovnika koji žive na teritorijalnom području djelovanja LAG- a;
- oblast djelovanja LAG - a;
- procentualnu zastupljenost civilnog, javnog i privrednog sektora u procesu odlučivanja;
- matični broj LAG - a (MB); i
- broj žiro računa LAG - a.

(3) Upis u Registar LAG – ova vrši se na osnovu zahtjeva, uz koji se dostavlja statut LAG i podaci iz stava 2 ovog člana.

(4) Nakon registracije LAG-a, Ministarstvo je dužno da, u skladu sa važećim propisima, zatraži klasifikaciju djelatnosti LAG-a od organa nadležnog za statistiku radi pribavljanja poreskog identifikacionog broja (PIB) kod nadležnog organa.

(5) LAG je dužan da svaku promjenu podataka iz stava 2 ovog člana prijavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

(6) Bliži sadržaj, način vođenja Registra LAG, kao i način registracije i prijavljivanja promjene iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Član 26

Član 64b briše se.

Član 27

U članu 65 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

„Za vođenje i ažuriranje Registra subjekata i Registra gazdinstava, kao i sprovođenje mjera agrarne politike Ministarstvo prikuplja podatke od:”

Član 28

Član 66 mijenja se i glasi:

„Podaci iz registara i evidencija su javni, osim podataka koji su u skladu sa zakonom, utvrđeni kao lični i/ili tajni podaci.”

Član 29

U članu 67 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Podaci iz stava 2 ovog člana dostavljaju se nedjeljno, polumjesečno, mjesečno ili godišnje u zavisnosti od vrste poljoprivrednog proizvoda.”

Član 30

Član 68 mijenja se i glasi:

„(1) Sistem računovodstvenih podataka poljoprivrednih gazdinstava (Farm Accountancy Data Network) je skup godišnjih podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima, koji se prikupljaju anketnim istraživanjem na poljoprivrednim gazdinstvima (u daljem tekstu: FADN).

(2) Poljoprivredna gazdinstva učestvuju u istraživanju dobrovoljno, a podaci prikupljeni kroz FADN sistem iskazuju se isključivo u zbirnom obliku, ne mogu biti korišćeni u svrhu oporezivanja poljoprivrednih gazdinstava i predstavljaju službenu tajnu.

(3) Ministarstvo je odgovorno za organizaciju i sprovođenje FADN sistema istraživanja, preko Nacionalnog koordinacionog tima za organizaciju i sprovođenje FADN sistema istraživanja (u daljem tekstu: Koordinacioni tim).

(4) Za potrebe nadzora sprovođenja FADN sistema nadležan je Nacionalni odbor za praćenje FADN sistema (u daljem tekstu: Nacionalni odbor).

(5) Organ uprave nadležan za poslove statistike, dužan je da učestvuje u aktivnostima koje se odnose na davanje stručne pomoći i predloga za izbor poljoprivrednih gazdinstava koja će činiti reprezentativni uzorak.

(6) Prikupljanje podataka i organizacija FADN sistema vrši se na osnovu Plana istraživanja koji donosi Ministarstvo na period od pet godina.

(7) Istraživanja iz stava 1 ovog člana mogu da vrše i poljoprivredne, obrazovne, naučne i stručne institucije i druge organizacije i ustanove, koje angažuje Ministarstvo na osnovu javnog poziva.

(8) Sredstva za implementaciju FADN sistema obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore.

(9) Metodologiju prikupljanja podataka za FADN sistem sa poljoprivrednih gazdinstava, način korišćenja podataka, sadržinu plana iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Član 31

U članu 68b stav 3 riječi: „na period od pet godina” brišu se.

Član 32

U nazivu Poglavlja XIV. riječ „INSPEKCIJSKI” briše se.

Član 33

U članu 75 stav 1 mijenja se i glasi:

„ (1) Novčanom kaznom od 500 eura do 5.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ako dostavi neispravnu dokumentaciju i podatke radi ostvarivanja prava na podršku i namjensko korišćenje sredstava podrške, i ako zloupotrebom ostvari pravo na korišćenje sredstava podrške, ili ako sredstva podrške koristi nenamjenski, pri čemu je dužan da vrati iznos primljenih sredstava uvećan za iznos zatezne kamate u roku određenom pravosnažnim rješenjem Ministarstva (član 33 st. 1 i 2);

2) ne čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podršku, najmanje pet godina od dana posljednje isplate sredstava podrške (član 33 stav 11);

3) koristi oznaku „Proizvod integralne poljoprivrede”, a proizvod nije proizveden po metodama i postupcima integralnog načina poljoprivredne proizvodnje (član 43 stav 1);

4) ako se bavi proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i hrane, a ne poštuje dobru poljoprivrednu praksu, odnosno pravila uslovljenosti (član 46);

5) vrši promet poljoprivrednih proizvoda i hrane suprotno zakonu (član 47);

6) prodaje sa porodičnog poljoprivrednog gazdinstva proizvode ili hranu, a nijesu proizvedeni na tom gazdinstvu i ne ispunjavaju propisane opšte i posebne higijenske zahtjeve i zahtjeve kvaliteta (član 48);

7) obavlja dopunsku djelatnost bez odobrenja (član 51 stav 1);

8) vodi Registar subjekata suprotno zakonu (član 62);

9) ne prijavi svaku promjenu na gazdinstvu u propisanom roku (član 64 st. 3 i 4);

10) ne dostavi podatke iz člana 67 stav 2 nedjeljno, polumjesečno, mjesečno ili godišnje u zavisnosti od vrste poljoprivrednog proizvoda (član 67 stav 3).”

(2) U stavu 4 riječi: „iz stava 1 tač. 1, 2, 3, 9, 10 i 12” zamjenjuju se riječima: „iz stava 1 tač. 2, 3, 9, 10 i 12”.

Član 34

Poslije člana 76g dodaju se dva nova člana koja glase:

„Član 76h

Lica koja su ostvarila pravo na staračku naknadu po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa korišćenjem toga prava.

Član 76i

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-4/26-1/9

EPA 1007 XXVIII

Podgorica, 11. jun 2026. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva

Predsjednik,

Andrija Mandić, s.r.

*U ovaj Zakon prenijete su:

- Regulativa (EU) 2021/2115 od 2. decembra 2021. o utvrđivanju pravila o podršci za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se finansiraju iz Evropskog fonda za jemstva u poljoprivredi (EFJP) i Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju van snage regulativi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013;

- Regulativa (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, reklamiranju, označavanju aromatizovanih proizvoda od vina i stavljanju van snage Regulative Savjeta (EEZ) br. 1601/91;

- Regulativa br. 1217/2009 od 30. novembra 2009 o uspostavljanju sistema za prikupljanje računvodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gazdinstava u Evropskoj uniji

- Implementaciona Regulativa komisije (EU) 2017/1185 od 20. aprila 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu regulativa (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji, kao i o izmjeni i stavljanju van snage nekoliko regulativa Komisije.